ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ލ.ފޮނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)
އިޢުލާން ތާރީޚް: 23 މެއި 2023 (އަންގާރަ)
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑި: 01 ޖޫން 2023 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:00
ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 11 ޖޫން 2023 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 13:30
https://forms.gle/PhjitAsQA7q4Tn4f9
ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމްގެ ލިންކް:
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ލ.ފޮނަދޫ، 15080، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން: (+960)7970214 | ފޯނު : (+960)6800082 | ވެބްސައިޓް: www.fonadhoo.gov.mv | އީމެއިލް: info@fonadhoo.gov.mv
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 1

ބައިތައް
1. ތަޢާރަފް 3
2. ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު 3
3. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް / ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތި 4
4. ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު 5
5. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން 5
6. މަސައްކަތުގެ އަގު 5
7. މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 6
8. މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން 6
9. ޕްރީބިޑް މީޓިން 6
10. ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ 6
11. ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު 6
12. އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ 6
13. ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް 7
14. ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް 7
15. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން 7
16. ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް 7
17. ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް 8
18. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 8
19. ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނުން 8
20. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާ 9
21. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް 10
22. މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން 10
23. މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު 10
އެނެކްސް – 1: ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ / ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް 12
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 2

c
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ލ . ފޮނަދޫ , ދިވެހިރާއްޖެ
____
ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
1. ތަޢާރަފް
-1.1 މިއީ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ވިނަކޮށާ މެޝިން ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ 23((IUL)401-E/401/2023/32 މެއި (2023 އިޢުލާން)ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު(އާއި ގުޅިގެން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ.
-1.2 މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު)18/2014 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
-1.3 މިބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ
މަތިންނެވެ.
____
2. ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
-2.1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި
އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 އީމެއިލް: projects@fonadhoo.gov.mv
• މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ
މަސައްކަތު 1 (އެކެއް) ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6800082 ފޯނަށް ގުޅައި
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
-2.2 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.
-2.3 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
• ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ މީޓިންގ ރޫމް .
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 3

• ތާރީޚް: އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ 11 ޖޫން 2023 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 13:30 އެވެ.
އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 ޖޫން 2023 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 13:30 އެވެ.
-2.4 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު
• ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2023 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:00
-2.5 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ލިންކް ގައިވާ ގޫގްލް ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް)ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް
ގަތުމަށް(ފައިސާ ދެއްކި ސްލިޕް އާއެކު 2.4 ގައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފޮނުވުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ޔަޤީން ކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ލިބުމުންނެވެ. ސްލިޕްގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ
ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް: https://forms.gle/PhjitAsQA7q4Tn4f9
-2.6 ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް :
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ތިރީގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެންނެވެ .
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ސަބްމިޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް:
ނަންބަރު: 7707700292001
ނަން: 1452 ރެވެނިއު 1
 އިންޓަނެޓް ބޭންކިން / އޭޓީއެމް ޓްރާންސްފަރ (01 ޖޫން 2023 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން). މިގޮތަށް ދައްކާ
ފައިސާގެ ސްލިޕް ކައުންސިލްގެ ވައިބަރ ނަންބަރު 7970214 އަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދު
ހޯދަންވާނެއެވެ.
 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް:
ނަންބަރު: 7707700292001
ނަން: 1452 ރެވެނިއު 1
-2.7 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމަށް ބަލަންވާނީ މި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ލިބުމުންނެވެ. މި ސްލިޕް
ފޮނުވާނީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
-2.8 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޮނުވާ ފޯމް މި ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
____
3. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް / ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތި
-3.1 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް އެނެކްސް 1 ގައި އެވަނީއެވެ.
-3.2 ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ވާންޖެހޭނީ އައު (ބްރޭންޑް ނިއު) ތަކެއްޗަށެވެ.
-3.3 ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި (ވެހިކަލް) ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
-3.4 ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ތަނަކީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެވެ.
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 4

-3.5 ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗަށް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ ސާރވިސް ވޮރެންޓީ ދޭންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިޒިކަލް ގެއްލުންތައް ފިޔަވައި އިންޖީން
އަދި ތިލައަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ތެޔޮ ބަދަލުކުރުން ފަ ދަ ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ.
____
4. ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު
އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ މިކަރުދުާހގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ބީލަންތަކެވެ.
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ޕޮއިންޓްގެ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް
ދާއިރާ ޢަދަދު
-4.1 އަގު 85 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން
-4.2 މުއްދަތު 10 އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް
ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން
-4.3 ތަޖުރިބާ 01 5 ޖޫން 2020 ގެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް
01 މާކްސް. 05 ލިޔުމަށް ވުރެ ގިނަނަމަ 05 މާކްސް. މި ބަޔަށް މާކްސް ލިބޭނީ ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކަށް / ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް / ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުން ތަކަށެވެ.
____
5. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން
-5.1 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 23((IUL)401-E/401/2023/32 މެއި (2023
އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 2.5 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
-5.2 ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި ބީލަންފޮތް
ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ފޮތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 150/-ރ އެވެ.
-5.3 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިޕް އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
-5.4 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ލިބިލެއްވުމުންނެވެ.
-5.5 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ސަބްމިޓް ކުރާ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ފޯމު ހުށަހައަޅާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
____
6. މަސައްކަތުގެ އަގު
-6.1 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ / ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާނީ އަގު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައިދެވޭނެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 5

-6.2 ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ޚިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ހުށަހަޅާ
ކޯޓޭޝަންގައި އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖުމްލަ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
____
7. މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
-7.1 މަސައްކަތު މުއްދަތު ހުށަހަޅާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
____
8. މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން
-8.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ 'ކްލޯޒް
' 'ކް '
ރިލޭޓިވް ނުވަތަ ލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް(އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު
އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
8.1 -8.2 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މިކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނަމަ، އެބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
____
9. ޕްރީބިޑް މީޓިން
-9.1 ޕްރީބިޑް މީޓިންއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިކަރުދުާހގެ 2.2 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .
-9.2 ޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
____
10. ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ
-10.1 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
____
11. ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު
-11.1 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮޕްޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮޕްޝަން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
____
12. އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ
-12.1 މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
____
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 6

13. ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް
-13.1 މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދެއްވާނަމަ
އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
____
14. ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް
-14.1 މިބީލާމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އީމެއިލް އިންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ 2.1 ގައި
އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
-14.2 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެމެންޑްމެންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ގެންނަ އެމެންޑްމަންޓަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު
ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
____
15. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން
-15.1 ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދުާހގެ 2.3 ގައި އެވަނީއެވެ.
-15.2 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
-15.3 ބީލަން ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
-15.4 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
-15.5 ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
-15.6 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
-15.7 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
-15.8 އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
-15.9 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
-15.10 މިބީލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
____
16. ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް
-16.1 މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
-16.2 މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅޭ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
____
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 7

17. ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް
-17.1 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10 ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު 10.33 ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
____
18. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
-18.1 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިޕް
-18.2 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް (މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު)
-18.3 ކޯޓޭޝަން / އަންދާސީހިސާބު (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑް ގައި)
-18.4 ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް (ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް ފޯމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ،)
-18.5 ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް (އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ނަގާފައިވާ)
-18.6 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
-18.7 ވިޔަފާރި / ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ) ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
-18.8 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން (ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ރިޕޯޓް) މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީ އިން ނޯޓް: ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް
ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
-18.9 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެ އަސްލު 20.1.1(ގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ)
____
19. ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނުން
-19.1 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ
ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި
ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޓް
ކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ބީލަން އެވޯޑްކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ. އަދި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާނީ ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ
ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
-19.2 ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 8

-19.3 ބީލަން އެވޯޑްވި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
-19.4 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
-19.5 މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީ
ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
-19.6 ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވޭތޯ މި އިދާރާއިން ބަލާ ކަށަވަރު
ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާބެލުމުން، ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ މި
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް
އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
-19.7 އެވޯޑު ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު (އެއްވެސް ހިސާބަކުން) ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް
ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
____
20. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާ
-20.1 ބިޑް ސިކިއުރިޓީ
-20.1.1 މި ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500000/-ރ (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތީ
އަގެއްނަމަ، ހުށަހަޅާ އަގުގެ 0.50% (ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ
ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .
20.2. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ
-20.2.1 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500000/-ރ)ފަސްލައްކަ
ރުފިޔާ(އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 3%) ތިނެއް އިންސައްތަ(
އަށްވާ ފައިސާ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
-20.2.2 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި
ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 9

-20.2.3 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި
މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ
(ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ) ދައުލަތަށް ނެނގޭނެއެވެ.
20.3. އެޑްވާންސް ފައިސާ
-20.3.1 ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 250،000.00ރ (ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ
10.67 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
20.4. ރިޓެންޝަން
-20.4.1 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.68 ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
____
21. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް
-21.1 މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ، ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަ ކަށް
ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.71 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ،
-21.2 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ
މިންވަރަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތު ރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
____
22. މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
-22.1 މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް / ހޯދި ތަކެތި ބަލާ ޗެކު ކުރުމަށްފަހު، މި އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
____
23. މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު
-23.1 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަންވެރިޔާ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން
ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ ބީލަންވެރިޔާ ގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްކަމުގައި
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
-23.2 އަންދާސީހިސާބު ހޯދި ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މިއިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅި
އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
-23.3 ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން
ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ޖެހޭނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން
ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 10

-23.4 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 17:09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރ ކިއުލަ ނަންބަރު 13-
K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ 'ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
'
ގޮތުގެ އުޞޫލު އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މި އުޞޫލާ އި
އެއްގޮތަށެވެ.
____
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 11

ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަްޕލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަުރ: IUL)401-E/401/2023/32 | (ޞަްފޙާ 15 ގެ 12

އެނެކްސް – 1: ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ / ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

TRACTOR: MASSEY FERGUSON 241 DI
SPECIFICATIONS

____

ENGINE
HP Category: 42 HP
Engine Capacity: 2500 cc
Engine Rated RPM: 1900 RPM
No of Cylinder: 3
Air Filter: Dry type
Cooling System: Water Cooled

____

TRANSMISSION (GEARBOX)
Clutch Type: Dual Dry
Transmission Type: Sliding mesh / partial constant mesh
Gear Level Position: Center Shift
Speed Min-Max: 30.4 kmph
Forward Gears : 8
Reverse Gears: 2

____

BRAKES
Brake Type: Dry Disc Brakes

____

STEERING

Steering Type: Mechanical / Power Steering
Steering Adjustment: NO

____

POWER TAKE OFF

PTO Type: 6 Spline
PTO RPM: 540
PTO POWER: 35.7 HP

____
FUEL CAPACITY
Fuel Tank Capacity: 47litres
____
DRIVE
Drive Type: 2WD
____
LIFTING CAPACITY (HYDRAULICS)
Lift Capacity In Kg: 1700 kg
II - 3 Point Linkage: Category
Hydraulic Controls: ADDC
____
TYRE SIZE
Front: 6X16
Rear: 13.6X28
ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL(401-E/401/2023/32)ޞަ| ފްޙާ 15 ގެ 13

ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަްޕލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަުރ: IUL)401-E/401/2023/32 | (ޞަްފޙާ 15 ގެ 14

Rotaslasher: NUGGET Series Rostaslasher, NUG 180S3

____

Mounting
Category: Cat 1 or 2 pins at Cat 1 centres. (Clevised pin)
Offset: Central or 18cm Left

____

Drive Shaft
Series 6. Tri-lobal sliding shaft sections. Must install with MASSEY FERGUSON 241 DI Tractor

____

Clutch
2 Plate friction clutch mounted on the gearbox input shaft.

____

Gearbox
Generic rotary cutter / slasher gearbox with cast gear-case and alloy steel shafts supported on taper roller bearings. Input: 1.3/8 x 6 spline. Output shaft: 51mm (2”). Ratio 1:1.93.

____

Blade Beam
Fabricated blade beam with integral adaptor to gearbox spindle.

____

Blade Fixings
20mm blade bolt with blades pivoting on hardened steel bush.

____

Blades
355mm (14”) x 12mm Stepped uplift blade. P/N 78663.

____

Body
Fabricated from 4mm plate (5mm apron section on), strongly reinforced, full-length gussets and fitted with adjustable skids. Clean top profile reduces grass residue, seeds and debris accumulating on shield. Hot dip galvanized. With pivoting topmast and chain backstays.

____

Debris Guarding
Front and rear chain debris guards. (OR) front chain, rear conveyor belt debris guards.

____

ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާ މެޝިނެއް ގަނެ ސަްޕލައި ކޮށްދިނުމުގެ ބީލާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | އިޢުލާން ނަންބަުރ: IUL)401-E/401/2023/32 | (ޞަްފޙާ 15 ގެ 15

Dimensions
Cut Width: 183cm
Cut Height: 2.5 -10cm on skids. 2.5 – 11cm on wheels.
Width Overall: 197cm
Length: 209cm
Weight (approx.): 425kg
Blade Tip Speed: 100m/s

____

Wheels
Laminated puncture proof height control 2 (two) wheels

____

NOTE: Rotaslasher has to be installed with tractor for smooth run on supply.